



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Baebele e Reng Ka Kitso? — Motheo · Dikwalo tsa KJV ka Dinomoro tsa Strong

THE FOUNDATION · THE ORIGINAL STUDY, SET IN THE ANCIENT ORDER

Kitso — Thuto ya Motheo ya Baebele

LEFOKO LA MATSENO

Reetsa tsela ya motho yo botlhale: o boloka kitso. O e kokoanya

DIPOTSO TSE THARO TSE THUTO E DI ARABANG:

1. Motho yo botlhale o dira eng ka kitso?
2. Ke eng se se diragalang mo bathong ba ba se nang kitso — mme tharabololo ke eng?
3. Kitso e tla mo mothong jang, le go direla boitshupo bofe?

MAFOKO A BOTLHOKWA A SEGERIKA

“tsebo” — **G1108 gnosis** — go itse, kitso

gola mo kitsong ya Morena wa rona le Mmoloki wa rona Jesu Keresete

“go dumela” — **G1922 epignosis** — kitso ya popego, tlhaloganyo e e feletseng, kamogelo

boikwatlhao mo go itseng boammaaruri

“itse” — **G1097 ginosko** — go itse

bokhutlo jwa kitso — go itse Modimo

DIKGANG TSA BOTLHOKWA TSA SEHEBERU

“tsebo” — **H1847 daath** — kitso, temogo

banna ba botlhale ba boloka kitso

“itse” — **H3045 yada** — go itse, go bona seo se lemogiwang ka go se bona

Go latela go itse MORENA

“kitso” — **H998 biynah** — kitso

tsaya botlhale, tsaya tlhaloganyo

(Dikakanyo tsa me tsa botho — daath (H1847, kitso) e tswa go yada (H3045, go itse). Mo Sehebera, kitso ga se boitshepo jwa mafoko a beolwe mmogo; e tlhologa mo go itseng. Se o se itseng se tswa mo go yo o mo itseng — ke gone ka moo thuto e, e felelang ka kitso ya Modimo.)

SEMPA SA MASIMOLOLO

Proverbs 10:14 ↗ *read this in your Bible*

BATHO BA BOTLHALE BA BOLOKA KITSO.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — batho ba botlhale ba boloka kitso mo mogopolong le mo pelong. E bolokwa jaaka thoto mo ntlong, e ipaakanyeditse letsatsi le e tlhokegang mo go lone. Motho wa boeleele ga a boloke sepe, mme molomo wa gagwe o gaufi le tshenyego.)

I. DIANE — BATHO BA BOTLHALE BA BOLOKA KITSO

A. Proverbs 11:9 ↗ *read this in your Bible*

KA KITSO BATSHIAMI BA TLA GOLOLWA.

(Megopolo ya me e le noshi — o gololwa mo tshenyegong ka kitso. Molomo wa moitimokanyi o senya; kitso ya boammaaruri e golola.)

B. Proverbs 12:1 ↗ *read this in your Bible*

YO MONGWE LE MONGWE YO O RATANG THUTO O RATA KITSO.

C. Proverbs 15:14 ↗ *read this in your Bible*

PELO YA MOTHO YO NA NA LE TLHALOGANYO E BATLA KITSO.

D. Proverbs 18:15 ↗ *read this in your Bible*

PELO E BONA KITSO + TSEBE E BATLA KITSO.

E. Proverbs 24:4 ↗ *read this in your Bible*

KA KITSO DIKAMORE DI TLA TLADIWA DIKHUMO TSOTLHE TSE TLOTLEGANG LE TSE MONATE.

F. Proverbs 24:5 ↗ *read this in your Bible*

MOTHO YO NA LE KITSO O OKETSA THATA.

II. TLHOKA KITSO — BOTLHANKA LE TSHENYEGO

A. Isaiah 5:13 ↗ *read this in your Bible*

BATHO BA ME BA ISIWA KWA BOTSHWARONG, KA GONNE GA BA NA KITSO.

B. Hosea 4:6 ↗ *read this in your Bible*

BA SENYEGA KA GO TLHOKA KITSO + BA GANA KITSO → LE NNA KE TLA GO GANA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — tshenyego e tswa mo go tlhoka kitso. Le lemoga thulaganyo ya yone: fa o gana kitso, MORENA le ene o tla go gana. Batho ba nyelela e seng ka ntlha ya go tlhoka tlhoafalo, mme ka ntlha ya go tlhoka go itse.)

III. TLHAKOLOLO — KGOLOLO YA BAGOLEGWA

A. Luke 4:18 “Mowa wa Modimo o mo go nna. O ntaoletse go rerela bahumanegi Mafoko a a Molemo; o nthometse go fodisa dipelo tse di phatlogileng le go bolela gore magolegwa a tla gololwa, le difofu di tlaa bona, bapatikegi ba tlaa gololwa mo bagateleding ba bone le gore Modimo o ipaakanyeditse go naya letlhogonolo botlhe ba ba tlang mo go one.” **[G859 aphesis ■]**

GO GOLOLWA GA MAGOLEGWA + GO BONA GA DIFOFU + GO GOLOLWA GA BAPATIKEGI MO BAGATELEDING BA BONE.

B. II Timotheo 2:25 Ikokobetse fa o leka go ruta ba ba akabalang mabapi le boammaaruri. Gonne fa o bua le bone ka bonolo le ka maitseo ka thuso ya Modimo, go ka diragala gore ba tlogele megopolo ya bone e e sa siamang mme ba dumele se e leng boammaaruri. **[G1922 epignosis ■]**

GO KA DIRAGALA GORE BA TLOGELE MEGOPOLO YA BONE E E SA SIAMANG MME BA DUMELE SE E LENG BOAMMAARURI.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — boikwatlhao bo tla ka go lemoga boammaaruri. Lefoko ke epignosis (G1922, go lemoga) — kitso e feletseng. Motho a ka se fularele se a se sa se itseng; jalo kitso e tla pele ga boikwatlhao, mme moruti yo bonolo o tla pele ga bobedi jwa tsone.)

IV. MOLAO GO MOLAO — MASHI, GO SETSE NAMA E E THATA

A. Isaiah 28:9 ↗ *read this in your Bible*

O TLA RUTA MANG KITSO? BA BA TLOSITSWENG MASENG.

B. Isaiah 28:10 ↗ *read this in your Bible*

THAETE MO GO THAETE + LOLEME MO GO LOLEME + FA GA GONNYE, LE KO GA GONNYE.

C. I Bakorintha 3:1 Bakaulengwe ba ba rategang, ke ntse ke bua le lona jaaka ekete lo santse lo le bana mo bo-tshelong jwa Sekeresete, ba ba sa latelang Morena, mme lo latela dikeletso tsa lona; ga ke ka ke ka bua le lona jaaka fa ke ka bua le Bakeresete ba ba nonofileng, ba ba tletseng Mowa O O Boitshepo.

[G3516 nepios ■]

GA GO NNA JAAKA BATHO BA MOWA, FA E SE JAAKA BATHO BA NAMA = MASEA MO GO KERESETE.

D. I Bakorintha 3:2 Ke tshwanetse go lo otlala ka mashi e seng ka dijo tse di thata, gonne ga lo ka ke lwa kgona go di sila. Mme le jaanong lo santse lo tshwanetswe ke go otlwa ka mashi. **[G1051 gala ■]**

KE LO OTLA KA MASHI E SENG KA DIJO TSE DI THATA → GA LO KA KE LWA KGONA GO DI SILA.

E. Bahebera 5:14 Ga lo kitla lo kgona go ja dijo tse di loileng tsa semowa lo bo lo tlhaloganya dilo tse di kwa teng-teng tsa Lefoko la Modimo go fitlhelela lo nna Bakeresete ba ba botoka lo bo lo ithuta go itse pharologanyo fa gare ga tshiamo le bosula ka go itlwaetsa go dira tshiamo. **[G5160 trophe ■]**

DIJO TSE THATA DI DIRELWA BATHO BA BA GODILENG → MAIKUTLO A THAPISITWE GO LEMOGA BOTLHE MOLEMO LE BOSULA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — mashi a tla pele ga dijo tse thata; ke tsela e Modimo o rutang ka yona, kgatiso e le nngwe ka e le nngwe, mo gongwe fa le mo gongwe fale. Mme yo o nnang fela mo mashing o nna losea. Go rutwa kitso le go tlhaloganya thuto, motho o tshwanetse a lomolwe — a fepiwe ga nnye ka nako, go fitlha maikutlo a gagwe a rutwa go lemoga pharologanyo magareng ga molemo le bosula.)

V. BOIKOKOBETSO BO BULA KITSO

A. Isaiah 40:13 ↗ *read this in your Bible*

KE MANG YO A LAOLETSENG MOWA WA MORENA, KANA A NNA MOGAKOLODI WA GAGWE A MO RUTA?

B. Isaiah 40:14 ↗ *read this in your Bible*

KE MANG YO O MO LAETSENG, A BILE A MO RUTA KITSO?

(Dikakanyo tsa me — ga go na ope yo o rutileng MORENA sepe. Go thata go amogela kitso ya Modimo fa o tletse ya gago; boikokobetso ke go dumela kafa re itseng go go nnye. Motho yo o lemogang kafa a itseng go go nnye o ipaakanyeditse go rutwa ke Modimo.)

C. Baroma 10:2 Ke itse ka fa ba tlhwaafaletseng go tlotla Modimo ka teng, mme le fa go ntse jalo ke tlhwaafalo e e seng ka fa mokgweng. **[G1922 epignosis ■]**

MME LE FA GO NTSE JALO KE TLHWAAFALO E E SENG KA FA MOKGWENG.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — tlhwaafalo ga e a lekana ntle le kitso. Motho a ka taboga thata mme a taboga mo tseleng e e sa siamang. A tlhwaafalo ya gago e kaelwe ke kitso.)

KWALO

II Petere 3:18 Mme golang mo nonofong ya semowa lo itsanye sentle le Morena le Mmoloki wa rona Jesu Keresete. A mo go ene go nne kgalalelo yotlhe le boitumelo jwa tlotlo, go tloga fano le ka bosakhutleng. Salang sentle. Ke nna, Petere. **[G1108 gnosis ■]**

GOLA MO TSHEGOFATSONG + MO KITSONG YA MORENA LE MOPHOLOSI WA RONA JESU KERESITE.

Proverbs 2:5 ↗ *read this in your Bible*

TLHALOGANYA POIFO YA MORENA + FITLHELA KITSO YA MODIMO.

(Megopolo ya me — nnaya kutlwisiso yotlhe ya thuto e ka mokwalo o le mongwe: kitso, daath (H1847, kitso), e bolokwa ke ba ba botlhale, mme go se nne le yona go a senya; e tla ka go tsaya-motlha-mongwe-ka-nako, mashi pele ga dijo tse di thata, e tla mo go ba ba boikokobetso e seng mo go ba ba ikgogomositseng; mme mokgele wa yona ga se go itse dilo tse dintsi, fa e le go itse Modimo, ginosko (G1097, go itse). Basiami ba gololwa ka yona, motshwarwa o gololwa ka yona, lesea le a gola ka yona. E bolokeng, mme lo gole mo go yona, go fitlha letsatsi la kgalalelo ya gagwe.)

TEKO YA GO ITLWAETSA

1. Diane 10:14 — Batho ba botlhale ba boloka:

- a) dikhumo
- b) kitso
- c) mafoko

2. Hosea 4:6 — Batho ba me ba senyegela go tlhoka:

- a) kitso
- b) nonofo
- c) thuto

3. Diane 11:9 — Ka kitso ba tla golola:

- a) ba botlhale
- b) yo o botlhale
- c) mosiami

4. Isaia 5:13 — Batho ba me ba tsamaile mo botshwarwa, ka gone:

- a) ga ba na kitso
- b) o lebetse molao wa Modimo wa gago
- c) banna ba bone ba tlotlegang ba tshwerwe ke tlala

5. 2 Timotheo 2:25 — Gongwe Modimo o tla ba naya boikwatlhao gore:

- a) go boa ga ponatshegelo
- b) poifo ya MORENA
- c) go lemoga boammaaruri

6. Isaia 28:9 — O tla ruta tsebo mang:

- a) masea mo go Keresete
- b) ba ba lomotswang mo mashing
- c) bao ba tsamayang jaaka batho

7. Baroma 10:2 — Ke itse ka fa ba tlhwaafaletseng go tlotla Modimo ka teng, mme le fa go ntse jalo ke tlhwaafalo e e seng ka fa:

- a) kitso
- b) tshiamo
- c) molao

KEY YA DIKARABO: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-c, 6-b, 7-a

KA MOKGWA O THUTO E E ARAGANANG KA GONA

KAFA MASHI A FETOGANG NAMA: MASHI LE NAMA E E THATA DI RE ISA KWA METHEONG YA PELE YA MELAETSA YA MODIMO (BAHEBERA 5:12) — MASHI A A SE NANG BOFEREFERE A LEFOKO, GORE LO GOLE KA ONE (1 PETERE 2:2).

KAFA MOGOLEGWA A GOLOLWANG KA GONE: KGOLOLO MO BAGOLEGWENG E ISA KWA NGWAGENG O O AMOGELESEGANG WA MORENA — NGWAGA WA JUBILI, FA KGOLOLOSEGO E BOLELWA MO LEFATSHENG LOTLHE (LEFITIKO 25:10 → LUKASE 4:19).

→ KWA GO FELELA GA GO LEMOGA: GO LEMOGA BOAMMAARURI GO ISA MO PAKONG YA TSHOLOSO E E ISANG BOTSHELONG (DITIRO 11:18) LE GO FALOLA MO SERAPENG (2 TIMOTHEO 2:26).

→ Kafa lefoko le agiwang ka teng: mola ka mola, mo go se kae fano, le mo go se kae koo (ISAIA 28:10) — molao o kopantswe le molao, lefoko lotlhe le baakantswe sentle.

ka moo moperisiti a e bolokang ka teng: dipounama tsa moperisiti di tshwanetse go boloka kitso (MALAKI 2:7), le yo o ganang kitso ga a nna moperisiti (HOSEA 4:6) — go boloka kitso ke tiro ya moperisiti; le lona lo baperisiti ba segosi (1 PETRO 2:9).

SOURCES & CREDITS

Scripture: Open Tswana Living NT (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).